

**DISPOSICIONS****DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT****AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA****RESOLUCIÓ ECO/985/2014, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA).**

És aplicable el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

L'Ordre del Departament d'Economia i Coneixement (DEC) d'1 d'octubre de 1997 regula la tramitació, la justificació i el control d'ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997).

És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

La Llei 29/2010, de 3 d'agost, regula l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

El Decret 223/2013, de 15 d'octubre, crea la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i en regula el funcionament, així com el del Registre electrònic i el Tauler electrònic.

El Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat de Catalunya estableix, en la disposició addicional sisena, que les subvencions i els ajuts econòmics es poden tramitar electrònicament, d'acord amb el que disposa el Decret esmentat, quan així ho prevegi la resolució de la convocatòria.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d'11 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, al president o la presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU).

Per tot això,

Resolc:

**Article 1**

Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria d'ajuts a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA), les condicions dels quals figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

**Article 2**

L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 392.000,00 (tres-cents noranta-dos mil) euros a càrrec de la partida pressupostària 480.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2014. Aquesta convocatòria és finançada per la Direcció General d'Universitats (DGU) del Departament d'Economia i Coneixement (DEC).

La concessió dels ajuts queda sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de les concessions d'ajuts en l'exercici pressupostari corresponent.

La subvenció es podrà reduir totalment o parcialment abans no se'n dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que deriven del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

CVE-DOGC-A-14133023-2014

### Article 3

Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim fixat a l'article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment, a conseqüència de la interposició d'un recurs administratiu o contenciós administratiu.

### Disposició final

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, i a continuació s'indiquen els recursos que s'hi poden interposar en contra: recurs potestatiu de reposició davant el president o la presidenta de la CEAU en el termini d'un mes des de la publicació de la Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC), o bé recurs contenciós administratiu interposat directament davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent en el termini de dos mesos comptadors des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 2 de maig de 2014

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC de 27.1.2003)

Lluís Jofre Roca

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

### Annex

#### I. Normes generals

##### —1 Objecte

Concedir ajuts per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA), en què algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari català en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l'ajut (curs 2013-2014). La mobilitat s'entén com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar. Les famílies susceptibles d'ajuts han de residir en una de les comarques següents:

Alt Urgell

Alta Ribagorça

Cerdanya

Pallars Jussà

Pallars Sobirà

Solsonès

## Val d'Aran

## —2 Persones beneficiàries

Se'n pot beneficiar l'estudiantat que compleixi els requisits següents:

## 2.1 Requisits generals:

2.1.1 Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiantat més gran de 18 anys es trobi en situació de residència.

2.1.2 Residir en una de les set comarques esmentades a la base 1 d'aquesta convocatòria com a mínim des de l'1 de gener de 2011. Per acreditar aquesta circumstància, cal presentar un certificat municipal de convivència en el qual consti la data d'alta al padró de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades. Excepcionalment, en cas d'haver-se empadronat en una data posterior a l'1 de gener de 2011, la persona sol·licitant es pot beneficiar d'aquests ajuts sempre que acrediti fefaentment la residència en una de les set comarques esmentades a la base 1 en el moment de presentar la sol·licitud. Per demostrar aquest darrer fet i aplicar l'excepcionalitat, cal presentar, a més del certificat municipal de convivència, la documentació acreditativa del centre docent de les comarques de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA), on la persona sol·licitant va estudiar el curs 2011-2012 o qualsevol altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància.

## 2.2 Requisits acadèmics:

2.2.1 Estar matriculat o matriculada en una universitat del sistema universitari català el curs 2013-2014 en uns estudis encaminats a l'obtenció d'un títol oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, magisteri, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.

2.2.2 Estar matriculat o matriculada en uns estudis que s'imparteixin de manera presencial.

2.2.3 Estar matriculat o matriculada d'un mínim de 55 crèdits, en el cas de matrícula en un curs complet, o de 27,5 crèdits, en els casos de matrícula semestral, per cada semestre.

En els estudis de grau, estar matriculat o matriculada en el curs actual de 60 crèdits, en el cas de matrícula per al curs complet, o de 30 crèdits, en els casos de matrícula semestral, per cada semestre. En cas de matricular-se d'un nombre inferior de crèdits, s'ha d'aportar una acreditació del centre que justifiqui que s'ha matriculat del nombre màxim de crèdits d'acord amb l'organització administrativa del centre. No es pot acollir a aquest supòsit l'alumnat que, per raó del seu rendiment acadèmic en els cursos anteriors, no s'hagi pogut matricular del nombre de crèdits previstos.

2.2.4 Haver superat el 80% dels crèdits matriculats el curs anterior o l'últim curs efectuat en els estudis de les branques de coneixement d'arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques, i el 60% en el cas dels estudis de les branques de coneixement d'enginyeria i arquitectura, únicament en el cas de les persones sol·licitants que no iniciïn per primer cop estudis universitaris. Els crèdits mínims matriculats el curs anterior o l'últim curs seguit han de ser els que s'especifiquen en el punt 2.2.3.

## 2.2.5 S'exclouen d'aquesta convocatòria:

Les persones que tinguin alguna titulació universitària superior (o d'altres estudis equivalents) o compleixin els requisits legals per a l'expedició d'un títol de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o altres títols equivalents. Malgrat això, poden sol·licitar aquests ajuts els estudiants que tinguin un títol de diplomatura, magisteri, enginyeria o arquitectura tècnica que els permeti accedir a aquests estudis de segon cicle per obtenir la llicenciatura, la titulació d'arquitectura o d'enginyeria o equivalent.

Les persones que cursin estudis de màsters universitaris, tercer cicle, cursos d'especialització, títols propis reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau.

Les persones que al·leguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar.

## 2.3 Requisits econòmics:

No es poden superar els llindars de renda familiar disponible i de patrimoni que es detallen a l'apartat II d'aquest annex.

## —3 Període

Curs acadèmic 2013-2014.

## —4 Quantitat

L'import màxim de l'ajut és de 2.000,00 (dos mil) euros, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. Totes les persones sol·licitants que compleixin els requisits d'aquesta convocatòria obtindran un ajut. La quantitat adjudicada a cada persona beneficiària depèn de la forma de càlcul de l'ajut que es detalla a l'apartat III d'aquest annex, del nombre d'ajuts concedits i de la disponibilitat pressupostària.

## —5 Sol·licituds i documentació

5.1 La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona interessada, d'acord amb el que preveuen els paràgrafs següents.

## 5.2 Presentació de les sol·licituds

5.2.1 Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web <http://www.gencat.cat/ovt>.

Un cop s'ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. L'AGAUR comprovarà mitjançant la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades identificatives dels membres computables de la unitat familiar. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent abans d'efectuar qualsevol comprovació de dades amb altres administracions públiques.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. En aquest darrer cas, l'AGAUR comprovarà a través de la PICA les dades identificatives de la persona sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar. En cas que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà a la persona sol·licitant que presenti la documentació identificativa corresponent abans d'efectuar qualsevol comprovació de dades amb altres administracions públiques.

5.2.2 En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l'escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l'hora de presentació i el número de registre d'entrada.

5.2.3 D'acord amb el que estableix l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 9 de desembre, de signatura electrònica, l'AGAUR reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades per via electrònica sempre que es compleixi el mecanisme d'acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.

5.2.4 En tot cas, és aplicable el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.2.5 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i els documents annexos següents, que s'han d'adjuntar al formulari:

a) Certificat municipal de convivència en què consti la data d'alta al padró de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades a la base 1, com a mínim des de l'1 de gener de 2011. En cas que les persones s'hagin empadronat en data posterior a l'1 de gener de 2011, a més del certificat de convivència en què consti la data d'alta al padró municipal de tota la unitat familiar, cal presentar la documentació acreditativa del centre docent on la persona sol·licitant ha estudiat el curs 2011-2012 o qualsevol altra documentació acreditativa d'aquesta circumstància.

b) Certificació acadèmica completa, on constin les assignatures matriculades, les qualificacions i els crèdits acadèmics obtinguts en cada una d'aquestes assignatures i la convocatòria en què s'han obtingut, en el cas de les persones sol·licitants que no cursin per primera vegada estudis universitaris. En aquesta certificació també ha de constar, de manera clara, el total de crèdits matriculats i el total de crèdits aprovats el curs acadèmic 2012-2013.

CVE-DOGC-A-14133023-2014

c) En els casos que l'estudiant no s'hagi matriculat de la quantitat de crèdits exigits per la convocatòria, ha de justificar que s'ha matriculat del nombre màxim de crèdits d'acord amb l'organització administrativa del centre o amb motiu de finalitzar els estudis.

d) Fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent al curs 2013-2014 amb l'acreditació que se n'ha fet efectiu el pagament. Si s'ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres.

e) Fotocòpia de l'imprès de la matrícula universitària corresponent al curs 2012-2013. Si s'ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres.

f) L'AGAUR pot requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquesta convocatòria. La no-aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar el desistiment de la sol·licitud.

5.2.6 En general, les actuacions d'aquesta convocatòria que requereixin notificació a les persones sol·licitants es faran públiques al tauler d'anuncis de l'AGAUR i, a títol informatiu, a la seva pàgina web. Especialment, en cas que calgui esmenar la sol·licitud, s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de deu dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler d'anuncis de l'AGAUR, s'entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es pot consultar el contingut d'aquesta diligència a la pàgina web de l'AGAUR.

5.2.7 Tenint en compte que per tramitar la sol·licitud l'AGAUR comprova la concurrència dels requisits generals i econòmics, es podran publicar diverses diligències d'esmenes en diferents moments de la tramitació de les sol·licituds.

5.2.8 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases.

5.2.9 La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'AGAUR per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i els membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, els centres de recerca, les universitats o el centre d'estudis d'ensenyament superior que correspongui en cada cas i, en especial, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

5.2.10 En cas que la persona interessada hagi presentat a l'AGAUR més d'una sol·licitud d'ajut o beca per al curs 2013-2014, i que entre aquestes hi hagi discrepàncies en relació amb els membres computables, l'AGAUR, mitjançant la diligència d'esmenes, requerirà a la persona interessada que especifiqui quina és la situació familiar real, amb l'avertiment que totes les sol·licituds presentades es valoren segons la informació facilitada en aquest sentit. En cas de no fer-ho, s'entendrà que desisteix de l'ajut sol·licitat

#### —6 Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i de resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquesta convocatòria. Aquesta gestió, en ocasions, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, atès que la intervenció d'aquestes en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot ser necessària perquè es resolgui correctament o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei. També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l'Administració amb competència en matèria de gestió d'ajuts universitaris i de recerca.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010, Barcelona) o a l'adreça electrònica [lop@gen.cat](mailto:lop@gen.cat). Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb signatura electrònica reconeguda.

#### —7 Termini de presentació de sol·licituds

CVE-DOGC-A-14133023-2014

El termini de presentació serà d'un mes des de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

#### —8 Selecció

8.1 La selecció de candidatures la fa una comissió de selecció, que té en compte les bases generals de l'AGAUR, les bases de la convocatòria i la disponibilitat pressupostària.

8.2 La Comissió de Selecció és designada i nomenada pel president o presidenta de la CEAU i de la DGU. És presidida per aquest o aquesta, o la persona en la qual delegui, i la formen quatre vocals. El director executiu o la directora executiva de l'AGAUR, o la persona en qui delegui, actua com a secretari o secretària, i té veu però no té vot.

L'AGAUR vetllarà per la paritat de gènere en la Comissió de Selecció.

8.3 Aquesta Comissió pot ser assessorada per òrgans externs i experts, i hi pot assistir personal tècnic de l'AGAUR.

8.4 La Comissió de Selecció té la facultat de ponderar les situacions imprevisibles d'excepcionalitat (malalties greus, accidents i altres) que hagin impedit a la persona sol·licitant superar els requisits que preveuen aquestes bases, produïdes abans o després de la presentació de la sol·licitud i abans d'haver resolt aquesta convocatòria, sempre que s'acreditin fefaentment.

#### —9 Unitat competent per a la gestió

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

#### —10 Òrgan competent per a la resolució

El Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, la CEAU o el seu president o presidenta, segons l'Acord del Consell de Direcció amb data 5 de desembre de 2002.

#### —11 Termini de resolució

El termini legal màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors des de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

#### —12 Notificació de la resolució

La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR. Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l'AGAUR (<http://www.gencat.cat/agaur>) i a la de la Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR) ([www.gencat.cat/universitatsirecerca](http://www.gencat.cat/universitatsirecerca)).

La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via administrativa. Les persones interessades poden interposar en el termini d'un mes, comptador des de la seva publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR, un recurs potestatiu de reposició davant del president o presidenta de la CEAU, d'acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent, en el termini de dos mesos, comptadors des de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

#### —13 Pagament

El pagament de l'ajut s'ha d'efectuar directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària, un cop publicada la resolució d'adjudicació, amb la presentació prèvia de la justificació efectiva del pagament de la matrícula. Aquest document s'ha de presentar en el termini màxim de deu dies després de la publicació

CVE-DOGC-A-14133023-2014

de la resolució de concessió dels ajuts al tauler d'anuncis de l'AGAUR.

D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en el moment de l'acceptació, i per tal de procedir al pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà a les persones beneficiàries que aportin les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

#### —14 Termini i forma de justificació de l'ajut

Aquests ajuts s'han de justificar mitjançant els fulls de matrícula acompanyats de la documentació que acrediti el pagament que correspongui, en el termini i les condicions indicats en la base anterior. La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR o d'acord amb el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

#### —15 Incompatibilitats

En el cas d'estudis universitaris cursats totalment o parcialment amb aquest ajut, no es pot obtenir cap ajut en els nous estudis fins que el nombre de cursos en què s'està matriculat en aquests estudis sigui superior al nombre d'anys durant els quals es va gaudir d'ajuts en els estudis abandonats.

Aquests ajuts per a mobilitat comarcal, l'AGAUR els declara compatibles amb les beques de caràcter general i de mobilitat per a l'alumnat universitari i d'altres estudis superiors que atorga el Ministeri d'Educació.

#### —16 Comprovació i control

16.1 L'AGAUR és l'encarregada de comprovar el compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa aplicable. L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides, en especial pot modificar la resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

16.2 Les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat de Catalunya en matèria de subvencions.

#### —17 Revocació

17.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut ha de ser autoritzada prèviament per l'òrgan corresponent.

17.2 L'incompliment total o parcial de les obligacions i els requisits establerts en aquesta convocatòria i en la normativa aplicable dona lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot determinar la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

#### —18 Normativa aplicable

Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per les bases generals de la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, vigents i publicades al DOGC núm. 4362, de 13.4.2005, i per la resta de normativa aplicable.

## II. Càlcul del llindar de renda familiar disponible i de patrimoni

1. Els llindars de renda familiar disponible que no es poden superar són els següents:

Famílies de dos membres: 32.100,00 (trenta-dos mil cent) euros.

CVE-DOGC-A-14133023-2014

Famílies de tres membres: 39.200,00 (trenta-nou mil dos-cents) euros.

Famílies de quatre membres: 44.600,00 (quaranta-quatre mil sis-cents) euros.

Famílies de cinc membres: 49.000,00 (quaranta-nou mil) euros.

Famílies de sis membres: 52.000,00 (cinquanta-dos mil) euros.

Famílies de set membres: 53.300,00 (cinquanta-tres mil tres-cents) euros.

Famílies de vuit membres: 55.500,00 (cinquanta-cinc mil cinc-cents) euros.

A partir del vuitè membre, s'han d'afegir 3.391,00 (tres mil tres-cents noranta-un) euros per cada membre computable.

1.1 A l'efecte d'aquesta convocatòria, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, o el tutor legal, si escau; la persona sol·licitant; els germans o germanes solters menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de 2012, o els de més edat quan es tracti de disminuïts físics, psíquics o sensorials, així com els ascendents dels pares quan resideixin al mateix domicili.

En cas de persones sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el o la cònjuge o, si escau, la persona a la qual estigui unida en una relació anàloga, així com els fills o filles, si n'hi ha.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entén per relació anàloga aquella que compleix els requisits que disposa la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones i la família, així com qualsevol altra relació afectiva assimilable tot i que no compleixi el requisit establert als apartats a), b) i c) de l'article 234.1.a) de la llei esmentada.

En cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, no es considera membre computable aquell que no convisqui amb la persona sol·licitant de l'ajut, sens perjudici que en la renda familiar s'inclogui la seva contribució econòmica. Això no obstant, té la consideració de membre computable, si escau, el nou o la nova cònjuge o la persona unida per una relació anàloga, les rendes i el patrimoni del qual s'inclouen en el còmput de la renda i el patrimoni familiar.

En cas que la persona sol·licitant sigui una persona menor d'edat en situació d'acollida, és aplicable a la família d'acollida el que disposen els paràgrafs anteriors. Quan es tracti d'una persona major d'edat, tindrà la consideració de persona no integrada a la unitat familiar.

En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar tingui domicili fiscal al País Basc o la Comunitat Foral de Navarra, ha de presentar la fotocòpia de la declaració de renda corresponent a l'any 2012.

No s'acceptaran canvis en el nombre de membres computables de la unitat familiar llevat que es justifiqui adequadament aquesta modificació.

1.2 La renda familiar, a l'efecte de l'ajut, s'obté per agregació de les rendes de l'exercici 2012 de cada un dels membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos, i es calcula segons el que s'indica als paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

1.2.1 Per determinar la renda dels membres computables que hagin presentat la declaració de l'IRPF, es procedeix de la manera següent:

Primer, se suma la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius dels guanys i les pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors al 2012, així com el saldo net negatiu dels rendiments del capital mobiliari dels anys 2009, 2010 i 2011 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon, d'aquest resultat se'n resta la quota resultant de l'autoliquidació.

1.2.2 Per determinar la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat la declaració de l'IRPF, se segueix el procediment descrit al paràgraf anterior, i al resultat obtingut s'hi resten les despeses a compte efectuades.

El càlcul de la renda familiar s'ha de fer en totes les declaracions dels diferents membres de la unitat familiar; però, en el cas dels membres que no siguin la persona sustentadora principal o el seu o la seva cònjuge, o persona unida per una relació anàloga, només se suma el 50% de l'import resultant de les declaracions de l'IRPF corresponents.



CVE-DOGC-A-14133023-2014

Un cop obtinguda la renda familiar disponible, s'hi apliquen les deduccions següents:

a) 500,00 (cinc-cents) euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui en el domicili familiar en el cas de famílies nombroses o monoparentals de categoria general, i 765,00 (set-cents seixanta-cinc) euros si es tracta de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. La deducció aplicable a la persona sol·licitant serà de 2.000,00 (dos mil) euros quan estigui afectada per un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família nombrosa o monoparental, les quantitats assenyalades són computables en relació amb els fills o les filles que la formin.

b) 1.811,00 (mil vuit-cents onze) euros per cada germà o germana o fill o filla de la persona sol·licitant, o ella mateixa, que estigui afectat o afectada d'una disminució, legalment qualificada, de grau igual o superior al 33%. Aquesta deducció és de 2.881,00 (dos mil vuit-cents vuitanta-un) euros quan la disminució sigui de grau igual o superior al 65%, i de 4.000,00 (quatre mil) euros en cas que sigui la mateixa persona sol·licitant l'afectada per la discapacitat de grau igual o superior al 65%.

c) 1.176,00 (mil cent setanta-sis) euros per cada fill o filla menor de 25 anys que cursi estudis universitaris que s'imparteixen de manera presencial i que resideixi fora del domicili familiar, quan siguin dos o més els fills o les filles estudiants amb residència fora del domicili familiar per raó d'estudis universitaris. Aquesta circumstància s'acreditarà aportant una fotocòpia de la matrícula i el contracte de lloguer.

d) El líndar de renda familiar aplicable s'incrementarà un 20% quan la persona sol·licitant sigui òrfena absoluta i menor de 25 anys.

2. Líndars de patrimoni del conjunt dels membres computables de la família que no es poden superar, independentment de quina sigui la renda familiar disponible:

a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyin a la unitat familiar, excloent-ne l'habitatge habitual, no pot superar la quantitat de 60.000,00 (seixanta mil) euros. En el cas dels municipis on la data d'efecte de l'última revisió cadastral sigui l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors per 0,49. En el cas que la data d'aquesta revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43, els revisats el 2003.

Per 0,37, els revisats el 2004.

Per 0,30, els revisats el 2005.

Per 0,26, els revisats el 2006.

Per 0,25, els revisats el 2007.

Per 0,25, els revisats el 2008.

Per 0,26, els revisats el 2009.

Per 0,28, els revisats el 2010.

Per 0,30, els revisats el 2011.

Per 0,32, els revisats el 2012.

En el cas dels municipis situats a la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplica per 0,5.

b) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin a la unitat familiar no pot superar la quantitat de 15.000,00 (quinze mil) euros per cada membre computable de la unitat familiar.

c) La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més els saldos nets positius de guanys i pèrdues patrimonials de la unitat familiar, excloent-ne les subvencions rebudes per l'adquisició o la rehabilitació de l'habitatge habitual, no pot superar els 3.000,00 (tres mil) euros.

No es tindran en compte, als efectes previstos en aquest apartat, els premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes i combinacions aleatòries fins a un límit de 1.500,00 (mil cinc-cents) euros.

Aquests elements indicatius del patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques pel seu valor el 31 de desembre de 2012.

CVE-DOGC-A-14133023-2014

d) Llindars d'activitats econòmiques: també es denegarà l'ajut quan algun membre computable de la unitat familiar sigui titular de qualsevol activitat econòmica amb un volum de facturació l'any 2012 superior als 155.500,00 (cent cinquanta-cinc mil cinc-cents) euros.

2.1 A l'efecte del còmput del valor dels elements patrimonials descrits a l'apartat anterior, es dedueix el 50% del valor dels elements patrimonials que pertanyin a qualsevol membre computable de la família, excloent-ne la persona sustentadora principal i el seu o la seva cònjuge o la persona unida per una relació anàloga.

3. En cas que l'AEAT no disposi de dades tributàries sobre algun membre de la unitat familiar de la persona sol·licitant de l'ajut, la mateixa persona sol·licitant haurà d'aportar informació fefaent sobre la situació econòmica de la seva renda i el seu patrimoni; en cas contrari, es denegarà l'ajut.

4. Així mateix, en cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de les dades per part de l'AEAT, es pot requerir a la persona sol·licitant de l'ajut que presenti el certificat resum de la declaració anual de l'IRPF o el certificat d'imputacions dels membres computables de la família.

5. L'ocultació de qualsevol font de renda o element patrimonial dóna lloc a la denegació de l'ajut sol·licitat o a la modificació de la resolució de concessió.

6. Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir l'ajut, l'AGAUR pot determinar que es dóna l'ocultació a la qual es refereix la base anterior a través de qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant les dades de què disposi qualsevol altre òrgan de les administracions públiques.

7. Per al conjunt de circumstàncies que concorrin en cada cas concret, es pot apreciar l'existència de falsejament dels requisits necessaris per a la concessió de l'ajut o l'ocultació de les circumstàncies que n'haurien determinat la denegació. En aquests supòsits, es denegarà l'ajut sol·licitat, es modificarà la resolució de la seva concessió o s'acordarà el reintegrament de l'ajut atorgat.

### III. Forma de càlcul de l'ajut

El procediment de càlcul expressat en aquest apartat és aplicable únicament a les persones sol·licitants que no hagin quedat excloses per altres causes definides en aquesta convocatòria.

Per calcular la quantitat assignada a cada ajut, s'apliquen els càlculs següents:

a) Determinació de la renda familiar (RF). Del valor de la renda continguda a la declaració de l'IRPF de l'any 2012, se'n resten les deduccions, d'acord amb el que es defineix a l'apartat II d'aquesta convocatòria.

b) Càlcul del coeficient d'ajut (CA). Partint de la RF i del nombre de membres de la unitat familiar (MUF), s'obté el càlcul de coeficient de renda (CR):

$$CR = 1,8 - (RF / (17.000 \times \ln (MUF) + 15.000))$$

A partir del valor de CR, s'obté el CA aplicant els criteris següents:

Si CR és més gran que 1, aleshores CA = 1.

Si CR té un valor comprès entre 0,6 i 1, ambdós inclosos, aleshores CA = CR.

Si CR té un valor inferior a 0,6, aleshores CA = 0 (és a dir, aquest supòsit significa quedar exclòs de l'ajut).

L'expressió  $\ln (MUF)$  indica el logaritme neperià del mínim de membres de la unitat familiar.

c) Càlcul de la quantitat assignada (AJUT). Es calculen els ajuts individuals repartint la quantitat assignada a la convocatòria (QC) entre el sumatori dels coeficients d'ajut [SUM (CAi)] de totes les persones sol·licitants no excloses, i multiplicant aquest valor pel coeficient individual (CAi):  $AJUTi = CAi \times QC / \text{SUM (CAi)}$ .

CVE-DOGC-A-14133023-2014

La quantitat màxima d'un ajut individual és de 2.000,00 (dos mil) euros. En conseqüència, si la quantitat resultant del càlcul és superior, s'assigna aquest ajut màxim.

(14.133.023)

**DISPOSICIONS****DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT****AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA****RESOLUCIÓ ECO/985/2014, de 2 de maig, que aprovà les bases reguladores i que durà a terme la convocatòria d'ajudes entà estudiants universitaris des comarques de Naut Pirinèu, Aran e Solsonès (APA).**

Ei aplicable çò que dispòse eth capítol IX deth Decrèt legislatiu 3/2002, de 24 de deseme, peth quau s'apròve eth tèxte rehonut dera Lei de finances publiques de Catalonha, en relacion damb eth regim juridic des subvencions e transferències dera Generalitat de Catalonha; era Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions, e eth Reial decret 887/2006, de 21 de junhsèga, peth quau s'apròve eth Reglament dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions.

Er Orde deth Departament d'Economia e Coneishença (DEC) deth 1r d'octubre de 1997 regule era tramitacion, era justificacion e eth contraròtle d'ajudes e subvencions (DOGC num. 2500, de 21.10.1997).

Ei aplicable era Resolució UNI/962/2005, deth 1r de hereuèr, pera quau s'apròven es bases generaus qu'an de regir era concessió de borses (bèques) e ajudes convocades pera Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries e de Recerca (AGAUR).

Era Lei 29/2010, de 3 d'agost, regule er usatge des mejans electronics en sector public de Catalonha.

Eth Decrèt 223/2013, de 15 d'octubre, cree era Sedença electronica dera Generalitat de Catalonha e ne regule eth foncionament, e tanplan eth Registre electronic e eth Taulèu electronic.

Eth Decrèt 56/2009, de 7 d'abriu, entar impuls e eth desenvolopament des mejans electronics ara Administracion dera Generalitat de Catalonha establís, ena disposicion addicionau siesau, qu'es subvencions e es ajudes economicas se pòden tramitar electronicaments, d'acòrd damb çò que dispòse eth Decrèt mencionat, quan atau ac preveirà era resolució dera convocatòria.

Er article 11 des Estatuts dera AGAUR, aprovadi peth Decrèt 168/2002, d'11 de junh, deth Govern dera Generalitat de Catalonha, dispòse que correspon ath Conselh de Direcció aprovar es convocatòries de borses (bèques) e subvencions, e tanplan de resolver-les. Aqueres facultats son estades delegades, en data 5 de deseme de 2002, ath president o ara presidenta dera Comissió Executiva d'Ajudes Universitàries (CEAU).

Per tot açò,

Resòlvi:

**Article 1**

Aprovar es bases reguladores i durar a terme la convocatòria d'ajudes a estudiants universitaris des comarques de Naut Pirinèu, Aran e Solsonès (APA), qu'es condicions figuren en annèx d'aguesta Resolució.

**Article 2**

Eth montant globau maximal destinat ad aguesta convocatòria ei de 392.000,00 (tres cents nauanta dus mil) èuros a cargue dera partida pressupostària 480.0001 deth pressupòst dera AGAUR entar an 2014. Aguesta convocatòria ei finançada pera Direcció Generau d'Universitats (DGU) deth Departament d'Economia e Coneishença (DEUI).

Era concessió des ajudes demore sometuda ara condició suspensiva d'existència de credit adequat e sufisent entà finançar es obligacions derivades des concessions d'ajudes en exercici pressupostari corresponent.

Era subvenció se poderà reduir totauments o parciauments abans que se ne dicte era resolució definitiva, coma conseqüència des restriccions que deriven deth compliment des objectius d'estabilitat pressupostària e

CVE-DOGC-A-14133023-2014

sostenibilitat financèra.

### Article 3

Un còp resolvuda aguesta convocacion, en cas que non s'age agotat eth montant maximal fixat en article 2, o ben en cas que se genèren restants derivadi des renóncies o des revocacions des ajudes concedides, se poderàn assignar nau autrejaments as sollicituds estimades en tot darrèr, a conseqüència dera interposicion d'un recurs administratiu o contenciós administratiu.

### Disposicion finau

Aguesta Resolucion agote era via administrativa, e de contunh s'indiquen es recorsi que s'i pòden interpausar en contra: recurs potestatiu de reposicion deuant deth president o dera presidenta dera CEAU en termini d'un mes dempús dera publicacion dera Resolucion en *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC), o ben recurs contenciós administratiu interpausat dirèctaments deuant deth jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent en termini de dus mesi a compdar dera sua publicacion en DOGC, cossent damb çò que preven es articles 116 e 117 dera Lei 30/1992, de 26 de noveme, de regim juridic des administracions publiques e deth procediment administratiu comun, modificada pera Lei 4/1999, de 13 de gèr, e es articles 8, 14 e 46 dera Lei 29/1998, de 13 de junhsèga, reguladora dera jurisdiccion contenciosa administrativa.

Barcelona, 2 de mai de 2014

P. d. (Resolucion UNI/73/2003, de 14 de gèr, DOGC de 27.1.2003)

Lluís Jofre Roca

President dera Comission Executiva d'Ajudes Universitàries

## ANNÈXES

### I. Nòrmes generaus

#### —1 Tòca

Concedir ajudes entara mobilitat comarcau as familhes residents enes comarques der encastre deth Naut Pirenèu, Aran e Solsonés (APA), a on bèth un des sòns membres sigue matriculat en ua universitat deth sistèma universitari catalan en cors academic entath que se sollicite era ajuda (cors 2013-2014). Era mobilitat se compren coma desplaçament e lotjament dehòra dera comarca a on s'a era residència familhau. Es familhes susceptibles d'ajudes an de residir en ua des comarques següentes:

Naut Urgèlh

Nauta Ribagòrça

Cerdanha

Palhars Jusan

Palhars Sobeiran

Solsonés

## Val d'Aran

## —2 Persones beneficiàries

Se'n pòt beneficiar er estudiantat que complisque es requisits següents:

## 2.1 Requisits generaus:

2.1.1 Èster ciutadan de quin estat membre que sigue dera Union Europèa o, en cas des escolans non comunitaris, ei aplicable çò que dispòse era Lei organica 2/2009, d'11 de deseme, de reforma dera Lei organica 4/2000, d'11 de gèr, sus es drets e es libertats des estrangers en Espanha e era sua integracion social, e, donques, se requerís qu'er estudiantat mès gran de 18 ans se tròbe en situacion de residència.

2.1.2 Residir en ua des sèt comarques mencionades ena basa 1 d'aguesta convocacion aumens dempús deth 1r de gèr de 2011. Entà acreditar aguesta circumstància, cau presentar un certificat municipau de convivència a on còste era data d'inscripcionen padron dera persona sollicitanta er un municipi des comarques mencionades. Excepcionalments, en cas d'èser inscrit en padron en ua data posteriora ath 1r de gèr de 2011, era persona sollicitanta se pòt beneficiar d'aguestes ajudes cada viatge qu'acredite e certifique era residència en ua des sèt comarques mencionades ena basa 1 en moment de presentar era sollicitud. Entà demostrar aguest darrèr hèt e aplicar era excepcionalitat, cau presentar, ath delà deth certificat municipau de convivència, era documentacion acreditatiua deth centre d'ensenhament des comarques deth Naut Pirenèu, Aran e Solsonés (APA), a on era persona sollicitanta estudièc eth cors 2011-2012 o quina auta documentacion que sigue acreditatiua d'aquera circumstància.

## 2.2 Requisits academics:

2.2.1 Èster matriculat o matriculada en ua universitat deth sistèma universitari catalan en cors 2013-2014 en uns estudis orientadi a obtier un títol oficiau de grad, licenciatura, engenharia, arquitectura, diplomatura, magistèri, engenharia tecnica o arquitectura tecnica.

2.2.2 Èster matriculat o matriculada en uns estudis que s'impartisquen de manèra presenciau.

2.2.3 Èster matriculat o matriculada d'un minim de 55 credits, en cas de matricula en un cors complet, o de 27,5 credits, enes casi de matricula semestrau, per cada semèstre.

Enes estudis de grad, èster matriculat o matriculada en cors actuau de 60 credits, en cas de matricula entath cors complet, o de 30 credits, enes casi de matricula semestrau, entà cada semèstre. En cas de matricular-se d'un nombre inferior de credits, cau aportar ua acreditacion deth centre que justifique que s'a matriculat deth nombre maximal de credits d'acòrd damb era organizacion administrativa deth centre. Non se pòden acuelher ad aquera suposicion es escolans que, per arrason deth sòn rendiment academic enes còrs precedents, non s'agen pogut matricular deth nombre de credits previsti.

2.2.4 Auer superat 80% des credits matriculadi en cors anterior o en darrèr cors efectuat enes estudis des branques de coneishença d'arts e umanitats, sciéncias, sciéncias dera salut e sciéncias socials e juridiques, e 60% en cas des estudis des branques de coneishença d'engenharia e arquitectura, unicaments en cas des persones sollicitantes que non inícien peth primèr còp estudis universitaris. Es credits minims matriculadi eth cors anterior o eth darrèr cors seguit an d'èster es que s'especificuen ena seccion 2.2.3.

## 2.2.5 S'excludissen d'aguesta convocacion:

Es persones qu'agen bèra titolacion universitària superiora (o d'auti estudis equivalenti) o complisquen es requisits legaus entara expedicion d'un títol de grad, licenciatura, engenharia o arquitectura o d'auti títols equivalenti. Totun, pòden sollicitar aqueres ajudes es estudiants qu'agen un títol de diplomatura, magistèri, engenharia o arquitectura tecnica que les permite d'accedir ad aqueri estudis de dusau cicle entà obtier era licenciatura, era titolacion d'arquitectura o d'engenharia o equivalenta.

Es persones que hèn estudis de màsters universitaris, tresau cicle, còrs d'especializacion, títols pròpris arreconeishudi pes universitats o auti estudis de pòstgrad.

Es persones qu'alleguen era independència familhau e economica dera sua unitat familhau.

## 2.3 Requisits economics:

Non se pòden superar es linds de renda familhau disponibla e de patrimonì que se detalhen ena seccion II d'aguest annèx.

## —3 Període

Cors acadèmic 2013-2014.

## —4 Quantitat

Eth montant maximal dera ajuda ei de 2.000,00 (dus mil) èuros, d'acòrd damb es disponibilitats pressupostàries. Totes es persones sollicitantes que complisquen es requisits d'aguesta convocacion obtieràn ua ajuda. Era quantitat adjudicada a cada persona beneficiària depen deth mòde de calcul dera ajuda que se detalhe ena seccion III d'aguest annèx, deth nombre d'ajudes concedides e dera disponibilitat pressupostària.

## —5 Sollicituds e documentacion

5.1 Era sollicitud, d'acòrd damb eth modèl normalizat, la deu formalizar era persona interessada, d'acòrd damb çò que preven es paragrafs següents.

## 5.2 Presentacion des sollicituds

5.2.1 Es sollicituds s'an de ramplir per via electronica a trauès deth Burèu Virtuau de Tramits dera sedença corporativa dera Generalitat de Catalonha, ena pagina web <<http://www.gencat.cat/ovt>>.

Un còp s'a ramplit era sollicitud, s'era persona sollicitanta se pòt identificar mejançant quinsevolhe des sistèmes de signatura electronica admetudi pera sedença electronica corporativa dera Generalitat de Catalonha, pòt completar eth procès de presentacion dera sollicitud en tot i jónher per via electronica era documentacion exigida. Era AGAUR verificarà mejançant era Plataforma d'Integracion e Collaboracion Administrativa (PICA) es donades identificatives des membres computables dera unitat familhau. Eth cas qu'aquera validacion non sigue possible, se requerirà ara persona sollicitanta que presente era documentacion identificativa corresponenta abans d'efectuar quinsevolhe verificacion de donades damb autes administracions publicques.

En cas qu'era persona sollicitanta non dispòse de cap de sistèma d'identificacion des acceptadi pera sedença electronica, un còp ramplida era sollicitud de manèra electronica, poderà completar eth procès de presentacion dera sollicitud en tot i jónher per via electronica era documentacion exigida. En aquest darrèr cas, era AGAUR verificarà a trauès dera PICA es donades identificatives dera persona sollicitanta e des membres computables dera unitat familhau. Eth cas qu'aguesta validacion non sigue possible, se requerirà ara persona sollicitanta que presente era documentacion identificativa corresponenta abans d'efectuar quinsevolhe verificacion de donades damb autes administracions publicques.

5.2.2 En ambdús casi, eth registre electronic corporatiu dera Generalitat de Catalonha S@rCat emet de manèra automatica er arrecebut de presentacion corresponent, que consistís en ua còpia verificada der escrit, dera sollicitud o dera comunicacion que se tracte, e i includís era data e era ora de presentacion e eth numèro de registre d'entrada.

5.2.3 D'acòrd damb çò qu'establís er article 3.9 dera Lei 59/2003, de 19 de deseme, de signatura electronica, era AGAUR arrecebeish era validitat e era eficacitat des sollicituds presentades per via electronica cada viatge que se complisque eth mecanisme d'acreditacion dera identitat dera persona sollicitanta.

5.2.4 Eth tot cas, ei aplicable çò qu'establís er article 38.4 dera Lei 30/1992, de 26 de noveme, de regim juridic des administracions publicques e deth procediment administratiu comun.

5.2.5 Eth formulari de sollicitud normalizada ei format per un formulari generau e pes documents annèxi següents, que cau jónher ath formulari de sollicitud:

a) Certificat municipau de convivència a on cònste era data d'inscripcion ath padron dera persona sollicitanta en un municipi des comarques mencionades ena basa 1, aumens dempús deth 1r de gèr de 2011. Eth cas qu'es persones sien inscrites en padronen ua data posteriora ath 1r de gèr de 2011, ath delà deth certificat de convivència a on cònste era date d'inscripcion en padron municipau de tota era unitat familhau, cau presentar era documentacion acreditatiua deth centre d'ensenhament a on era persona sollicitanta a estudiat eth cors 2011-2012 o quina auta documentacion que sigue acreditatiua d'aquera circumstància.

b) Certificacion academica complèta, a on cònsten es matèries matriculades, es qualificacions e es credits academics obtengudi en cadua d'aqueres matèries e era convocacion a on s'an obtengut, en eth cas des persones sollicitantes que non corsen peth primèr còp estudis universitaris. En aquera certificacion tanben deu constar, de manèra clara, eth totau de credits matriculadi e eth totau de credits aprovadi en cors acadèmic 2012-2013.

CVE-DOGC-A-14133023-2014

c) Enes casi qu'er estudiant non s'age matriculat dera quantitat de credits exigidi pera convocacion, cau aportar ua acreditacion deth centre que justifique que s'a matriculat deth nombre maximal de credits d'acòrd damb era organizacion administrativa deth centre o damb motiu de finalizar es estudis.

d) Fotocòpia deth formulari dera matricula universitària corresponenta ath cors 2013-2014 damb era acreditacion qu'ei pagada. Se s'a optat per matricula semestrau, cau presentar era des dus semèstres.

e) Fotocòpia deth formulari dera matricula universitària corresponenta ath cors 2012-2013. Se s'a optat per matricula semestrau, cau presentar era des dus semèstres.

F) Era AGAUR pòt requerir en quin moment que sigue dera tramitacion des ajudes era documentacion que considèrè de besonh entà acreditar era concurrència des requisits previsti er aguesta convocacion. Era non-aportacion dera documentacion requerida en termini legauments previst pòt comportar eth desistiment dera sollicitud.

5.2.6 En generau, es accions d'aguesta convocacion que requerisquen notificacion as personas sollicitantes se haràn publiques en taulèu d'anóncies dera AGAUR e, a títol informatiu, ena sua pagina web. Mès que mès, en cas que calgue esmenjar era sollicitud, cau notificar ara persona interessada mejançant era publicacion en taulèu d'anóncies dera AGAUR d'ua dilligència deth director executiu o directora executiva damb era relacion dera documentacion basica e era documentacion non basica que cau esmenjar. Era dilligència ne deu indicar es motius e i cau hèr a constar qu'en cas de non esmenjar era sollicitud, per çò qu'ei dera documentacion basica, en termini de dètz dies a compdar deth lendeman dera publicacion dera dilligència corresponenta en taulèu d'anóncies dera AGAUR, se comprenrà qu'es personas sollicitantes renóncien ara sua sollicitud, d'acòrd damb çò que dispòse er article 71 dera Lei 30/1992, de 26 de noveme, de regim juridic des administracions publiques e deth procediment administratiu comun.

Entà hèr-ne mès difusion, e a efècte informatiu, se pòt consultar eth contengut d'aguesta dilligència ena pagina web dera AGAUR.

5.2.7 En tot tier en compde qu'entà tramitar era sollicitud era AGAUR verifique era concurrència des requisits generaus e economics, se poderàn publicar diuèrses dilligències d'esmenjaments en diferenti moments dera tramitacion des sollicituds.

5.2.8 Era presentacion dera sollicitud compòrte era plea acceptacion d'aguestes bases.

5.2.9 Era presentacion dera sollicitud compòrte era autorizacion ara AGAUR entà obtier e contrastar es donades de besonh dera persona sollicitanta e es membres computables dera unitat familhau damb es organismes publics, es centres de recèrca, es universitats o es centres d'estudis d'ensenhament superior que corresponen en cada cas e, meès que mès, damb era Agència Estatau d'Administracion Tributària (AEAT) o quina auta administracion que sigue, damb era tòca de resòlver d'ua manèra satisfactòria era convocacion. En cas que i age problèms tecnicos qu'empedisquen o dificulten era cession de donades, se poderàn requerir es documents ara persona sollicitanta.

5.2.10 En cas qu'era persona interessada age presentat ara AGAUR mès d'ua sollicitud d'ajuda o de borsa (bèca) entath cors 2013-2014, e qu'entre aqueres i age discordàncies per çò qu'ei dera relacion damb es membres computables, era AGAUR, mejançant era dilligència d'esmenjaments, requerirà ara persona interessada qu'especifiche quina ei era situacion familhau reau, damb er avertiment que totes es sollicituds presentades s'avaloren segons era informacion facilitada en aquest sens. En cas de non hè'c, se comprenrà que renóncie ara ajuda sollicitada

#### —6 Donades de caractèr personau

Es donades facilitades pes personas sollicitantes passaràn a hèr part d'un fichèr propietat dera AGAUR damb era tòca de gerir e de resòlver era concession dera ajuda, cossent damb çò que s'expòse en aguesta convocacion. Aguesta gestion, en bèra escadença, pòt comportar era cession de determinades donades facilitades a tresaus entitats der encastre public o privat, pr'amor qu'era sua intervencion en cors deth procès de gestion dera ajuda pòt èster de besonh entà que se resòlve corrèctaments o pr'amor qu'ei prevista eth bèra ua nòrma damb reng de lei. Tanben se pòden arribar a facilitar donades a d'auti organs dera Administracion damb competència en matèria de gestion d'ajudes universitàries e de recèrca.

Es personas sollicitantes pòden exercir eth dret d'accès, rectificacion, anulacion o oposicion ath tractament des sues donades en tot adreçar-se per escrit ath registre dera AGAUR (passèg de Lluís Companys, 23, 1a planta, 08010, Barcelona) o a ena adreça electronica [lopd@gencat.cat](mailto:lopd@gencat.cat). Cau jónher-i ua fotocòpia deth DNI o signar eth corrèu electronic damb signatura electronica arreconeishuda.



CVE-DOGC-A-14133023-2014

—7 Termini de presentacion de sollicituds

Eth termini de presentacion serà d'un mes dempús dera publicacion d'aguesta Resolucio en DOGC.

—8 Seleccio

8.1 Era seleccio de candidatures la hè ua comissio de seleccio, que ten en compde es bases generaus dera AGAUR, es bases dera convocacio e era disponibilitat pressupostària.

8.2 Era Comissio de Seleccio la designe e nomena eth president o presidenta dera CEAU e dera DGU. Ei presidida per eth o era, o pera persona que delegue, e la formen quate vocaus. Eth director executiu o era directora executiva dera AGAUR, o era persona delegada, actue coma secretari o secretària, e a votz mès non a vòte.

Era AGAUR velharà pera paritat de genre ena Comissio de Seleccio.

8.3 Aquera Comissio pòt èster aconselhada per organs extèrnes e per expèrts, e i pòt assistir personau tecnician dera AGAUR.

8.4 Era Comissio de Seleccio a era facultat de ponderar es situacions imprevisibles d'excèpcionalitat (malauties grèus, accidents e d'auto) qu'agen empedit ara persona sollicitanta superar es requisits que preven aquestes bases, produsides abans o dempús dera presentacio dera sollicitud e abans d'auer resolut aguesta convocacio, se s'acrediten d'ua manèra certificabla.

—9 Unitat competent entara gestio

Era Agència de Gestio d'Ajudes Universitàries e de Recèrca (AGAUR).

—10 Organ competent entara resolucio

Eth Conselh de Direccio dera AGAUR e, per delegacio, era CEAU o eth sòn president o presidenta, segons er Acòrd deth Conselh de Direccio damb data 5 de deseme de 2002.

—11 Termini de resolucio

Eth termini legau maximal entà resòlver era convocacio ei de sies mesi a comptar dempús dera publicacio d'aguesta convocacio en DOGC. Transcorrut aqueth termini sense resolucio expèssa, era ajuda sollicitada s'compren negligida per silenci.

—12 Notificacio dera resolucio

Era resolucio de concessio des ajudes se notificarà mejançant era sua publicacio en taulèu d'anòncies dera AGAUR. Entà hèr-ne ua difusio mès grana, e a efècte informatiu, se poderà consultar eth resultat dera resolucio ena pagina web dera AGAUR (<<http://www.gencat.cat/agaur>>) e ara dera Secretaria d'Universitats e Recèrca (SUR) (<[www.gencat.cat/universitatsirecerca](http://www.gencat.cat/universitatsirecerca)>).

Era resolucio expèssa de concessio o d'arrefús des ajudes agote era via administrativa. Es persones interessades pòden interpausar en termini d'un mes, a comptar dera sua publicacio en taulèu d'anòncies dera AGAUR, un recors potestatiu de reposicio deuant deth president o dera presidenta dera CEAU, d'acòrd damb çò que preven es articles 116 e 117 dera Lei 30/1992, de 26 de noveme, de regim juridic des administracions publiques e deth procediment administratiu comun, o ben dirèctaments un recors contenciós administratiu deuant deth jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent, en termini de dus mesi, a comptar dera sua publicacio, cossent damb es articles 8, 14 e 46 dera Lei 29/1998, de 13 de junhsèga, reguladora dera jurisdiccio contenciosa administrativa.

—13 Pagament

Eth pagament dera ajuda se deu efectuar dirèctaments ara persona beneficiària mejançant virament bancari,

CVE-DOGC-A-14133023-2014

un còp publicada era resolució d'adjudicació, damb era presentació prèvia dera justificació efectiva deth pagament dera matrícula. Aqueth document se deu presentar en termini maximal de dètz dies dèpús dera publicació dera resolució de concessió des ajudes en taulèu d'anòncies dera AGAUR.

D'acòrd damb çò qu'establís er article 24 dera Lei 5/2007, de 4 de junhsèga, de mesures fiscaus e financères, en moment dera acceptació, e entà procedir ath pagament dera ajuda, era AGAUR verificarà d'ofici s'es persones beneficiàries son ath hui des obligacions tributàries e damb era Seguretat Social. Eth cas que non sigue possible aquera verificació, era AGAUR requerirà as persones beneficiàries qu'apòrten es certificacions positives acreditatiua d'èster-ne ath hui.

#### —14 Termini e mòde de justificació dera ajuda

Aqueres ajudes les cau justificar mejançant es huelhes de matrícula acompanyades dera documentació qu'acredite eth pagament que correspon, en termini e jos es condicions indicades ena base precedent. Era documentació justificativa se deu presentar en registre dera AGAUR o d'acòrd damb çò qu'establís er article 38.4 dera Lei 30/1992, de 26 de noveme, de regim juridic des administracions públiques e deth procediment administratiu comun.

#### —15 Incompatibilitats

En cas d'estudis universitaris corsadi totauments o parciauments damb aguesta ajuda, non se pòt obtier cap d'ajuda enes nauis estudis enquia qu'eth nombre de còrsi a on s'ei matriculat en aguesti estudis siguen superiors ath nombre d'ans que s'a gaudit d'ajudes enes estudis quitadi.

Aqueres ajudes entà mobilitat comarcau, era AGAUR les declare compatibles damb es borses (bèques) de caràcter generau e de mobilitat entàs estudiants universitaris e d'auti estudis superiors qu'autrege eth Ministeri d'Educación.

#### —16 Verificació e contraròtle

16.1 Era AGAUR ei encargada de verificar eth compliment des bases reguladores aprovades per aguesta Resolució e dera rèsta de nòrma aplicabla. Era AGAUR pòt revisar es subvencions ja concedides, mès que mès pòt modificar era resolució de concessió en cas d'alteració des condicions o dera obtenció concorrenta d'outes ajudes.

16.2 Es persones beneficiàries an de facilitar tota era informació qu'era Intervenció Generau dera Generalitat de Catalonha, era Sindicatura de Compdes o auti òrgans competents requerisquen, d'acòrd damb era nòrma dera Generalitat de Catalonha en matèria de subvencions.

#### —17 Revocació

17.1 Quina modificació que sigue des condicions inicials de concessió dera ajuda deu èster autorizada prèviament per òrgan corresponent.

17.2 Er incompliment totau o parciau des obligacions e es requisits establidi en aguesta convocatòria e ena nòrma aplicabla da lòc ara dubertura d'un expedient per incompliment, era resolució que ne pòt determinar era revocatòria totau o parciau dera ajuda e era obligació de retornar era quantitat corresponenta.

#### —18 Nòrma aplicabla

Tot çò que non preve aguesta convocatòria se regís pes bases generaus dera Resolució UNI/962/2005, deth 1r de hereuèr, pera quau s'apròven es bases generaus qu'an de regir era concessió de borses (bèques) e ajudes convocades pera Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries e de Recerca, en vigor e publicades en DOGC num. 4362, de 13.4.2005, e pera rèsta de nòrma aplicabla.

## II. Càlcul deth lindau de renda familhau disponible e d'auviatge

CVE-DOGC-A-14133023-2014

1. Es lindraus de renda familhau disponibla que non se pòden superar son es següents:

Familhes de dus membres: 32.100,00 (trenta dus mil cent) èuros.

Familhes de tres membres: 39.200,00 (trenta nau mil dus cents) èuros.

Familhes de quate membres: 44.600,00 (quaranta quate mil sies cents) èuros.

Familhes de cinc membres: 49.000,00 (quaranta nau mil) èuros.

Familhes de sies membres: 52.000,00 (cinquanta dus mil) èuros.

Familhes de sèt membres: 53.300,00 (cinquanta tres mil tres cents) èuros.

Familhes de ueit membres: 55.500,00 (cinquanta cinc mil cinc cents) èuros.

A compdar deth ueitau membre, s'an d'ahíger 3.391,00 (tres mil tres cents nauanta-un) èuros per cada membre computable.

1.1 A efècte d'aguesta convocacion, son membres computables dera unitat familhau eth pair e era mair, o eth tutor legau, s'esquè; era persona sollicitanta; es frairs o fraies celibatàries mendres de 25 ans que convisquen ena abitança familhau eth dia 31 de deseme de 2012, o es de mès edat quan se tractarà d'andicapats fisics, psíquics o sensoriaus, atau coma es aujòus des pairs quan residirà ena madeisha abitança.

En cas de persones sollicitantes que constituísquen unitats familhaus independents, tanben se considèren membres computables eth marit o era hemna o, s'esquè, era persona ara que sigue junhuda en ua relacion analòga, atau coma es hilhs o hilhes, se n'í a.

A efècte d'aguesta convocacion, se compren per relacion analòga aquera que complís es requisits que dispòse era Lei 25/2010, de 29 de junhsèga, deth libre dusau deth Còdi Civi de Catalonha, tanhent as persones e ara familha, e tanplan quina auta relacion que sigue afectiva assimilabla maugrat que non complisque eth requisit establít enes seccions a), b) e c) der article 234.1.a) dera lei mencionada.

En cas de divòrci o de separacion legau o de hèt des pairs, non se considère membre computable aqueth que non convisque damb era persona sollicitanta dera ajuda, sense perjudici qu'ena rende familhau s'includisque era sua contribucion economica. Totun, a era consideracion de membre computable, s'esquè, eth nau marit o era naua hemna o era persona junhuda en ua relacion analòga, es rendes e er auviatge que s'n'includissen en calcul dera renda e der auviatge familhau.

En cas qu'era persona sollicitanta sigue ua persona mendre d'edat en situacion d'acuelhuda, ei aplicabla ara familha d'acuelhuda çò que dispòsen es paragrafs precedents. Quan se tractarà d'ua persona màger d'edat, aurà era consideracion de persona non integrada ara unitat familhau.

Enes casi en que bèth un des membres dera unitat familhau age demorança fiscau en País Basc o era Comunautat Forau de Navarra, deu presentar era fotocòpia dera declaracion de renda en corresponenta ar an 2012.

Non s'acceptaràn cambiaments en nombre de membres computables dera unitat familhau exceptat que se justifique adequadaments aquera modificacion.

1.2 Era renda familhau, a efècte dera ajuda, s'obten per agregacion des rendes der exercici 2012 de cadun des membres computables dera unitat familhau qu'agen obtengut ingrèssi, e se calcule segons aquerò que s'indique enes paragrafs següents e cossent damb era nòrma reguladora der impòst sus era renda des persones fisiques (IRPF).

1.2.1 Entà determinar era renda des membres computables qu'agen presentat era declaracion der IRPF, se proven dera manèra següenta:

Prumèr, se some era basa imposabla generau damb era basa imposabla der estauviament, en tot excludir-ne es saldos nets negatius des ganhs e es pèrtes patrimoniaus corresponents a exercicis anteriors ar an 2012, e tanplan eth saldo net negatiu des rendiments deth capitau mobiliari des ans 2009, 2010 e 2011 a integrar ara basa imposabla der estauviament.

Dusau, d'aguest resultat se'n rèste era quòta resultant dera autoliquidacion.

1.2.2 Entà determinar era renda des membres computables qu'obtenquen ingrèssi pròpris e non agen presentat era declaracion der IRPF, se seguís eth procediment descrit en paragraf precedent, e ath resultat obtengut s'í rèsten es despenses a compde efectuades.

CVE-DOGC-A-14133023-2014

Eth calcul dera renda familhau lo cau hèr en totes es declaracions des diferenti membres dera unitat familhau; mès, en cas des membres que non siguen era persona sustentadora principau o eth sòn marit o era sua hemna, o persona junhuda per ua relacion analoga, solament se some 50% deth montant resultant des declaracions der IRPF corresponentes.

Un còp obtenguda era renda familhau disponibla, s'i apliquen es deduccions següentes:

a) 500,00 (cinc cents) èuros per cada frair o fraia, en tot includir-i era persona sollicitanta, que convisque ena abitança familhau en cas de familhes nombroses o monoparentaus de categoria generau, e 765,00 (set cents seishanta cinc) èuros se se tracte de familhes nombroses o monoparentaus de categoria especiau. Era deduccion aplicabla ara persona sollicitanta serà de 2.000,00 (dus mil) èuros quan serà afectada per un grad d'andicapat parièr o superior a 65%. Quan era persona sollicitanta sigue era titulara dera familha nombrosa o monoparentau, es quantitats soslinhades son computables en relacion damb es hilhs o es hilhes que la formen.

b) 1.811,00 (mil ueit cents onze) èuros per cada frair o fraia o hilh o hilha dera persona sollicitanta, o era madeisha, que sigue afectat o afectada d'un andicapat, legauments qualificat, de grad parièr o superior a 33%. Aquera deduccion ei de 2.881,00 (dus mil ueit cents ueitanta-un) èuros quan era disminucion serà de grad parièr o superior a 65%, e de 4.000,00 (quate mil) èuros en cas que sigue era madeisha persona sollicitanta era afectada per andicapat de grad parièr o superior a 65%.

c) 1.176,00 (mil cent setanta sies) èuros per cada hilh o hilha mendre de 25 ans que corse estudis universitaris que s'impartissen de manèra presenciau e que residisque dehòra dera abitança familhau, quan seràn dus o mès es hilhs o es hilhes estudiantes damb residència dehòra dera abitança familhau per arrason d'estudis universitaris. Aquera circumstància s'acreditarà en tot aportar ua fotocòpia dera matricula e eth contracte de loguèr.

d) Eth lindau de renda familhau aplicabla s'incrementarà de 20% quan era persona sollicitanta sigue orfanela absoluta e mendre de 25 ans.

2. Lindaus d'auviatge der ensems des membres computables dera familha que non se pòden superar, independentaments de quina sigue era renda familhau disponibla:

a) Era soma des valors cadastraus des finques urbanes qu'apartenguen ara unitat familhau, en tot excludir-ne er abitatge abitau, non pòt superar era quantitat de 60.000,00 (seishanta mil) èuros. En cas des municipis a on era date d'efècte dera darrèra revision cadastrau sigue entre eth 1r de gèr de 1990 e eth 31 de deseme de 2002, se multipliquen es valors per 0,49. En cas qu'era data d'aquera revision sigue posteriora ath 31 de deseme de 2002, es valors cadastraus se multipliquen pes coeficients següents:

Per 0,43, es revisadi en 2003.

Per 0,37, es revisadi en 2004.

Per 0,30, es revisadi en 2005.

Per 0,26, es revisadi en 2006.

Per 0,25, es revisadi en 2007.

Per 0,25, es revisadi en 2008.

Per 0,26, es revisadi en 2009.

Per 0,28, es revisadi en 2010.

Per 0,30, es revisadi en 2011.

Per 0,32. Es revisadi en 2012.

En cas des municipis plaçadi en Comunautat Forau de Navarra, era valor cadastrau se multiplique per 0,5.

b) Era soma des valors cadastraus des finques rustiques qu'apartenguen ara unitat familhau non pòt superar era quantitat de 15.000,00 (quinze mil) èuros per cada membre computable dera unitat familhau.

c) Era soma des rendiments nets redusidi deth capitau mobiliari mès es saldos nets positius de ganhs e de pèrtes patrimonius dera unitat familhau, en tot excludir-ne es subvencions arrecebudes per aquesiment o pera rehabilitacion dera abitança abitau, non pòt superar es 3.000,00 (tres mil) èuros.

Non se tieràn en compde, as efèctes previsti en aguesta seccion, es prèmis en liquid o en espècies obtengudi

CVE-DOGC-A-14133023-2014

pera participacion es jòcs, concorsi, tòies e combinacions aleatòries enquia un limit de 1.500,00 (mil cinc cents) èuros.

Aqeri elements indicatius der auviatge se computaràn cossent damb çò que dispòse era nòrma der impòst sus era renda des persones fisiques pera sua valor eth 31 de deseme de 2012.

d) Lindaus d'activitats economicas: tanben se negarà era ajuda quan bèth membre computable dera unitat familhau sigue titular de quina activitat economica que sigue damb un volum de facturacion en an 2012 superior as 155.500,00 (cent cinquanta cinc mil cinc cents) èuros.

2.1 A efècte deth calcul dera valor des elements patrimonius descriti ena seccion precedentia, se dedusís 50% dera valor des elements patrimonius qu'apartenguen a quin membre que sigue computable dera familia, en tot excludir-ne era persona sustentadora principau e eth sòn marit o era sua hemna o era persona junhuda per ua relacion analòga.

3. Eth cas qu'era AEAT non dispòse de donades tributàries sus bèth membre dera unitat familhau dera persona sollicitanta dera ajuda, era madeisha persona sollicitanta aurà d'aportar informacion certificada sus era situacion economica dera sua renda e eth sòn auviatge; eth cas contrari, se denegarà era ajuda.

4. Atau madeish, eth cas que i age problèmes tecnicos qu'empedisquen o dificulten era cession des donades pera AEAT, se pòt requerir ara persona sollicitanta dera ajuda que presente eth certificat resumit dera declaracion annau der IRPF o eth certificat d'imputacions des membres computables dera familia.

5. Era ocultacion de quina hònt que sigue de renda o d'element patrimoniu da lòc ar arrefús dera ajuda sollicitada o ara modificacion dera resolucion de concession.

6. Entà intensificar eth contraròtle qu'evite era fraudaria enes declaracions encaminades a obtier era ajuda, era AGAUR pòt determinar que se da era ocultacion que mencione era basa precedentia a traucs de quin mejan que sigue de pròva e, mès que mès, mejançant es donades que dispòse quin aute organ que sigue des administracions publicas.

7. Entar ensembles de circumstàncies que concorren en cada cas concret, se pòt apreciar era existència de faussejament des requisits de besonh entara concession dera ajuda o era ocultacion des circumstàncies que n'aurien determinat er arrefús. En aqueres suposicions, se negarà era ajuda sollicitada, se modificarà era resolucion dera sua concession o s'acordarà eth retorn dera ajuda autrejada.

### III. Mòde de calcul dera ajuda

Eth procediment de calcul exprimit en aquesta seccion ei aplicable unicaments as persones sollicitantes que non agen demorat excluides per autes causes definides en aquesta convocacion.

Entà calcular era quantitat assignada a cada ajuda, s'apliquen es calculs següents:

a) Determinacion dera renda familhau (RF). Dera valor dera renda continguda ena declaracion der IRPF der an 2012, se'n rèsten es deduccions, d'acòrd damb çò que se definís ena seccion II d'aquesta convocacion.

b) Calcul deth coeficient d'ajuda (CA). En tot partir dera RF e deth nombre de membres dera unitat familhau (MUF), s'obten eth calcul de coeficient de renda (CR):

$$CR = 1,8 - (RF / (17.000 \times \ln (MUF) + 15.000))$$

A compdar dera valor de CR, s'obten eth CA en tot aplicar es critèris següents:

Se CR ei mès gran qu'1, alavetz CA = 1.

Se CR a ua valor comprenuda entre 0,6 e 1, ambdús incluididi, alavetz CA = CR.

CVE-DOGC-A-14133023-2014

Se CR a ua valor inferiora a 0,6, alavetz CA = 0 (ei a díder, aguesta suposicion signifiqua demorar excludit dera ajuda).

Era expression  $\ln(MUF)$  indique eth logaritme neperian deth nombre minim de membres dera unitat familhau.

c) Calcul dera quantitat assignada (AJUDA). Se calculen es ajudes individuauas en tot repartir era quantitat assignada ara convocacion (QC) entre eth somatori des coeficients d'ajuda [SUM (CAi)] de totes es persones sollicitantes non excluides, e en tot multiplicar aquera valor peth coeficient individuau (CAi):  $AJUTi = CAi \times QC / SUM(CAi)$ .

Era quantitat maximala d'ua ajuda individuau ei de 2.000,00 (dus mil) èuros. En conseqüència, s'era quantitat resultant deth calcul ei superiora, s'assigne aguesta ajuda maximala.

(14.133.023)